Nepali

Nepali er eit indoarisk språk som særleg blir tala i Nepal. Det er offisielt nasjonalspråk i Nepal og eitt av dei 22 offisielle språka i India, der det også er offisielt språk i delstaten Sikkim. Nepali blir også brukt i andre delar av India, i Bhutan og i delar av Burma (Myanmar).

Historisk blei språket kalla *khas* (eller *khas kura*, *kaskura*), etter khas-folka vest i Nepal. Det er også kjend som *gorkhali* eller *gurkhali*, 'språket frå Gorkha', *parbatiya* ('språket frå fjella', identifisert med parbatiya-folka i Nepal), og *lhotshammikha* i Bhutan. Namnet «nepali» kom først i bruk då staten Nepal skifta namn frå *Gorkha* i 1930. Namnet «Nepal» er igjen avleidd av språknamnet newar.

Ein skriv nepali med skriftsystemet devanagari, som det har felles med mellom anna sanskrit og hindi.

Nepali
(नेपाली)

नेपाली

Klassifisering:	Indoeuropeisk Indoiransk Indoarisk Nordleg Austleg pahari **Nepali**
	Bruk
Tala i:	Nepal Bhutan India
Nepalitalande i alt:	17 209 255[1]
Skriftsystem:	Devanagari
	Offisiell status
Offisielt språk i:	Nepal India Sikkim (India)
	Språkkodar
ISO 639-1:	ne
ISO 639-2:	nep
ISO 639-3:	nep

Wikipedia på nepali

Kjelder

1. Ethnologue-tal frå 2001 (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=nep)

- «nepali» (http://snl.no/nepali) i *Store norske leksikon*, snl.no.
- *Denne artikkelen bygger på «Nepali» frå Wikipedia på bokmål, den 23. januar 2012.*

Bakgrunnsstoff

- Nepali (http://www.lmp.ucla.edu/Profile.aspx?LangID=94&menu=004) - *UCLA Language Materials Project*, University of California Los Angeles (UCLA).
- Ethnologue: Nepali (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=nep)
- The State of the World's Refugees 2006 Bhutanese refugees in Nepal (http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.htm?tbl=PUBL&id=4444d3c93e) (UNCHR-rapport på engelsk.)

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Indoariske_spr%C3%A5k&action=edit) **Indoariske språk**

assamesisk · bengali · gujarati · hindi · hindustani · kasjmiri · maithili · nepali · oriya · pali · panjabi · romanés · sanskrit · saraiki · sindhi · singalesisk · urdu

Autoritetsdata	WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-sh85-090833) · GND (http://d-nb.info/gnd/4196426-3) · LCCN (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85090833) · BNF (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12004356v) · BNF (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12004356v) · SUDOC (http://www.idref.fr/028152182) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00568108)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepali&oldid=3099250»

Denne sida vart sist endra den 1. desember 2018 kl. 07:46.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.